

Baebele ya bana  
E tlesa

Matswalo a  
Morena Jeso



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: M. Maillot

E lomagantswe ke: E. Frischbutter; Sarah S.

E phetotswe:

E ntshitswe ke: Bible for Children

[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

BFC

PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1

Canada

©2017 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala  
polelo e, fela ga o sa e rekisi.



Bogologolo, Modimo o ne a rometse  
moengele Gabareele kwa mosading  
yo o ne bediwa Maria. A mo  
bolelela gore, o tla nna le  
ngwana yo o tla mo bitsang  
Jesu. O tla busa  
gosafeleng.



"Se se tla nna jaang?" a  
kgakgamala mosadi, "fa nna  
ke se ke bone monna ope."  
Moengele a raya Maria a  
re, ngwana yo o tlatswa  
go Modimo. A  
ka se nne le  
rragwe wa  
motho.



Moengele a raya maria are  
kgaitse diage Elisabete o  
tlo nna le ngwana mo di  
ngwageng tsa ge tsa  
bogolo. Se e ene e le  
kgakgamalo, morago  
ga seo, Maria a  
etela Elisabete.  
Ba galaletsat  
Modimo mmogo.




Maria o ne beeelwa  
ke Josefa. Josefa  
ga a itumela fa a  
lemoga gore maria  
o ne solofetse  
ngwana. O ne a  
nagana gore  
banna ba  
bangwe ke  
bona bo  
rragwe  
ngwana.



Mo torong, moengele wa  
Modimo a raya Josefa gore  
ngwana ke wa Modimo. Josefa  
o ne a tshwanetse go thusa  
Maria go tlhokomela Jesu.



Josefa a tshepa ebole a obamela Modimo.  
A obamela melao ya lefatshe  
la gagwe. Ka ntlha ya  
melao e mentsha,  
Josefa le  
Maria ba



ile batswa baya kwa Bethlehem.





E ne e le nako ya  
Maria gore a belege  
ngwana. Josefa o ne  
a se na felo e Maria  
a ka belegelang  
ngwana teng. Di  
phapusi tsotlhe

dine di  
tletse.



Morago ga seo Josefa o ne bona felo e e siameng.  
Teng mo felong eo, Jesu a belegwa. Mmagwe o ne a  
mo bay a mo felong e e  
nang le dijo tsa  
diphologolo.



Gaofinyana, badisa ba tlhokometse dinku tse di  
robetseng, moengele wa Modimo a

tlhagelela a naya di kgang

tse di  
monate.



"Gompieno lo tsaletswe Mogolodi mo motseng wa  
ga Dafita, yo e leng Keresete Morena.  
Lo tla fitlhela lesea le phuthilwe ka

masela,  
le  
letse mo  
segopong  
sa dipitse."



Ka tshoganyetso bontsi jwa masomo a legodimo  
jwa nna le moengele, jwa baka Modimo  
jwa re; "tlotlo a e nne ya Modimo  
kwa




magodimong  
le kagiso mo  
lefatsheng mo  
bathong ba o ba  
itumelelang."




Badisa batabogela kwa felong. Morago ga go bona ngwana ba raya mongwe le mongwe ka se baengele ba ne ba se bua ka ga Jesu.







Morago ga malatsi a le 40,  
Josefa le Maria ba isa Jesu kwa  
kerekeng kwa jerusalema.


Ne go na le monna yo  
bitswang Simon, a  
galaletsa Morena  
thata, mme  
Anna ena  
a baka  
morena.



Jesu ke ngwana wa Modimo,  
Mogolodi o tshepisetsweng.  
Josefa a dira setlhabelo ka  
dinonyane tse pedi, se  
e ne e le setlhabelo sa  
Modimo a ne a se batla  
go tswa mo  
bahumaneging  
ga ba nna  
le masea.




E rile Jesu a  
sena go tsalelwa  
kwa Betleheme ya  
Juta mo malatsing  
a kgosi  
Herote,



batlhalefi bangwe ba  
tswa kwa botlhabatsatsi,  
ba fitlha mo Jerusalema  
ba re: "Kgosi ya Bajuta e  
etsetsweng e fa kae?"



"Gonne  
re bonye  
naledi ya  
yona,



re le kwa  
botlhabatsatsi,  
mme re tsile go  
mo obamela."



Ya re Kgosi Heroti  
a utlwa, a tshoga le  
botlhe ba Jerusalema  
nae. A bakopa gore,  
fa ba mo bona, ba mo  
tsibise gore le ena a  
mo obamele. O ne  
a batla fela gore  
a molaye.



Naledi ya isa batlhalefi kwa  
felong eo. Maria le Josefa  
ba ne banna teng le lesea.  
Ba mo obamela, ba mo  
naya dimpho tsa gauta le  
dinkgamonate.



Modimo a raya batlhalefi  
gore ba seke ba bua sepe.  
Heroti a galefa thata. Ga  
a ipuleltse go senya Jesu,  
kgosi yo o bosula a balaya  
masea otlhe mo Btlehema.





Heroti ga nka a o  
utlwisa ngwana wa  
Modimo botlhogo!  
Fa Modimo o ne a ba  
boleletse mo torong  
gore batlhokomele  
ngwana jaang.



E rile fa Heroti  
a sena go swa  
Josefa



a tlisa Maria le  
Jesu go tswa kwa Egepito.



Matswalo a Morena Jeso

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,

e fitlheletswe mo

Matheo 1-2, Luka 1-2

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."  
Pesalome 119:130



# Bo khutlo

|

36



60



Baibele e re bolelela ka Modimo o  
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamamg,  
tseo a dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke leso, Modimo o go rata  
thata, o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela  
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya gae  
legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a go  
itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,  
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:  
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o  
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene  
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke  
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena  
go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, ketle ke  
go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

